



Standardni pregled o ocjeni finansijskog poslovanja privredne grane

Kanton:

Grana: G - Trgovina na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikala

Broj privrednih društava:

Pregled zbirnih podataka


| Naziv | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Broj privrednih društava | 2,402 | 2,441 | 2,415 |
| Vrijednost ukupne imovine | 5,762,160,562 | 5,740,653,001 | 5,766,549,328 |
| Ukupna vrijednost prihoda | 8,298,518,152 | 8,644,021,006 | 9,300,893,459 |
| Prihodi od izvoza | 263,196,664 | 247,443,495 | 251,120,896 |
| Broj zaposlenih | 28,346 | 28,368 | 29,700 |
| Broj kompanija sa ostvarenom dobiti | 1,486 | 1,510 | 1,544 |
| Ukupna ostvarena dobit | 287,302,581 | 285,225,390 | 299,908,067 |
| Broj kompanija sa gubitkom | 885 | 882 | 819 |
| Ukupni pretrpljeni gubitak | 95,251,377 | 145,041,696 | 90,787,075 |

Ograničenje odgovornosti:

1. Ovaj pregled poslovanja je sačinjen na osnovu podataka dostavljenih u finansijskim izvještajima od strane pravnih lica.
2. Finansijsko-informatička agencija nije vršila nikakve izmjene, prilagodbe i izostavljanja podataka dostavljenih iz finansijskih izvještaja i isti su korišteni u izvornom obliku.

Kratkoročna pozicija – Likvidnost Kanton:

| | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Tekući omjer | 1.08 | 1.07 | 1.20 |
| Ubrzani omjer | 0.70 | 0.68 | 0.74 |
| Omjer gotovine | 0.09 | 0.13 | 0.15 |
| Neto obrtni kapital | 233,108,922.00 | 195,896,910.00 | 522,636,971.00 |
| Produktivnost obrtnog kapitala | 34.72 | 42.77 | 17.49 |
| Omjer zaliha i obrtnog kapitala | 4.79 | 5.69 | 2.28 |
| Omjer kratkoročnih obaveza | 0.77 | 0.78 | 0.75 |



Tekući omjer - Uspoređuje vrijednost tekućih sredstava sa tekućim obvezama u određenom vremenskom momentu. Pokazatelj približno 2:1 je prihvaćeni standard.

Ubrzani omjer - Ispituje da li preduzeće posjeduje dovoljno kratkoročnih sredstava da podmiri dospjele obaveze, a bez prodaje zaliha. Poželjna vrijednost je 1, a preporučena minimalna vrijednost 0,9.

Omjer gotovine - Predstavlja odnos najlikvidnije imovine - novca i kratkoročnih obaveza. Ako ima vrijednost 1, znači da su raspoloživa novčana sredstva dovoljna za podmirenje kratkoročnih obaveza.

Neto obrtni kapital - Mjeri koliko je likvidne imovine preduzeću na raspaganju za održavanje i širenje poslovanja. Vrijednost obrtnog kapitala može biti pozitivna ili negativna, ovisi o strukturi imovine i dugova preduzeća.


Produktivnost obrtnog kapitala - Mjeri vrijednost prihoda od prodaje koju preduzeće generiše korištenjem jedne novčane jedinice obrtnog kapitala, te ilustruje produktivnost kojom preduzeće koristi obrtni kapital.

Omjer zaliha i obrtnog kapitala - Zalihe prema neto radnom kapitalu pokazuju veličinu radnog kapitala koji je poduzeće vezalo u zalihamu.

Omjer kratkoročnih obaveza - Pokazuje udio kratkoročnih u ukupnim obavezama. Nije standardiziran, ali je koristan ako se sagleda trend kretanja.

Dugoročna pozicija – Struktura finansiranja Kanton:

| | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|-------|-------|-------|
| Omjer finansijske stabilnosti | 0.85 | 0.84 | 0.78 |
| Omjer duga i kapitala | 1.90 | 1.70 | 1.50 |
| Omjer zaduženosti | 63.96 | 61.31 | 58.16 |
| Omjer finansiranja kapitalom | 33.69 | 35.99 | 38.84 |
| Faktor zaduženosti | 2.67 | 2.39 | 2.08 |
| Omjer zadržane zarade i kapitala | 1.28 | 1.18 | 1.15 |
| Pokriće troškova kamata | 8.05 | 9.60 | 11.94 |



Omjer finansijske stabilnosti - Ako je manji od 1 znači da se iz dijela dugoročnih izvora finansira kratkotrajna imovina , ako je veći od 1 znači da je dugoročna imovina financirana iz kratkoročnih obaveza.

Omjer duga i kapitala - Konzervativno pravilo granice zaduživanja 1:1, gornja granica odnosa duga i glavnice je 2:1 Visoka vrijednost ovog pokazatelja ukazuje na moguće teškoće pri vraćanju posuđenih sredstava i plaćanju kamata.

Omjer zaduženosti - Što je veći odnos duga i imovine, veći je finansijski rizik. Vrijednost koeficijenta zaduženosti trebala biti manja od 50%

Omjer finansiranja kapitalom - Govori o tome koliko je imovine finansirano iz vlastitog kapitala , njegova bi vrijednost trebala biti veća od 50%.


Faktor zaduženosti - Pokazatelj koji pokazuje koliko bi godina trebalo uz postojeće uvjete poslovanja i ostvarivanja dobiti da preduzeće podmiri svoje ukupne obaveze. Kontrolna mjera za ovaj pokazatelj je 5 godina.

Omjer zadržane zarade i kapitala - Koristan je za sagledavanje trenda zadržavanja (i reinvestiranja) dobiti. Ukoliko pokazatelj opada, poslovanje se finansira dugom, što povećava finansijski rizik.

Pokriće troškova kamata - Jedan je od najvažnijih pokazatelja o mogućnostima za dodatno zaduženje preduzeća, kao i za sposobnost otplate postojećih kreditnih obaveza.

Korištenje imovine Kanton:

| | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|------|------|------|
| Koeficijent obrta imovine | 1.40 | 1.46 | 1.59 |
| Omjer prodaje i fiksne imovine | 3.51 | 3.62 | 3.95 |
| Koeficijent obrta kratkoročne imovine | 2.58 | 2.77 | 2.91 |
| Koeficijent obrta zaliha | 7.25 | 7.51 | 7.67 |
| Koeficijent obrta potraživanja | 5.70 | 6.55 | 7.13 |
| Koeficijent obrta investicije | 4.59 | 4.57 | 4.53 |
| Omjer amortizacije i fiksne imovine | 0.05 | 0.05 | 0.06 |



Koeficijent obrta imovine - Pokazatelj koji govori koliko puta se ukupna imovina preduzeća obrne u toku jedne godine odnosno koliko poduzeće uspješno koristi imovinu s ciljem stvaranja prihoda.

Omjer prodaje i fiksne imovine - Pokazuje vrijednost investicije u imovinu neophodnu da preduzeće generiše određeni nivo prihoda od prodaje.

Koeficijent obrta kratkoročne imovine - Pokazuje koliko puta se kratkotrajna imovina poduzeća obrne u toku jedne godine. Mjeri relativnu efikasnost kojom poduzeće koristi kratkotrajnu imovinu za stvaranje prihoda.

Koeficijent obrta zaliha - Govori koliko puta se zalihe obrnu u toku jedne godine. Poželjna je veća vrijednost.

Koeficijent obrta potraživanja - Stavlja u odnos prihod od prodaje sa stanjem potraživanja. U inverznoj je relaciji sa prosječnim trajanjem naplate potraživanja.

Koeficijent obrta investicije - Ilustruje sposobnost kompanije da konvertuje dug i kapital u prihode od prodaje.

Omjer amortizacije i fiksne imovine - Pokazuje stepen u kojem preduzeće zanavlja stalna sredstva. Posebno je koristan kada se sagleda trend.

Operativna efikasnost Kanton:

| | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------------|------------|------------|
| Ekonomičnost ukupnog poslovanja | 1.03 | 1.02 | 1.03 |
| Ekonomičnost operativnog poslovanja | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
| Omjer operativne imovine | 0.75 | 0.73 | 0.74 |
| Procenat operativnog profita | 97.91 | 98.00 | 98.06 |
| Trajanje naplate potraživanja | 64.02 | 55.69 | 51.16 |
| Prihod po zaposlenom | 285,520.31 | 295,358.27 | 307,824.31 |
| Prosječan trošak plate po zaposlenom | 18,538.55 | 18,732.02 | 19,100.94 |



Ekonomičnost ukupnog poslovanja - Pokazuje koliko se prihoda ostvari po jedinici rashoda. Ako je vrijednost pokazatelja manja od 1, to znači da preduzeće ostvaruje gubitak.

Ekonomičnost operativnog poslovanja - Pokazatelj se odnosi na osnovnu djelatnost preduzeća. Ako je vrijednost pokazatelja manja od 1, to znači da preduzeće ostvaruje gubitak u svojoj osnovnoj djelatnosti.

Omjer operativne imovine - Pokazuje udio imovine koja generira vrijednost u ukupnoj imovini. Reduciranje preostale imovine ne bi trebalo uticati na operativne performanse preduzeća.

Procenat operativnog profita - Mjeri prinos iz redovne djelatnosti preduzeća.


Trajanje naplate potraživanja - Mjeri dužinu vremena potrebnog za pretvaranje prosječne prodaje u novac. Niska vrijednost ovog pokazatelja znači da preduzeće uspješno naplaćuje svoja potraživanja.

Prihod po zaposlenom - Pokazuje sposobnost kompanije za generisanje prihoda u odnosu na broj zaposlenih. Prihod po zaposlenom prikazuje efikasnost organizacije u posmatranom preduzeću.

Prosječan trošak plate po zaposlenom - Pokazuje prosječan iznos bruto plate po zaposlenom.

Profitabilnost - Rentabilnost Kanton:

| | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Neto vrijednost | 1,984,962,840.00 | 2,100,179,469.00 | 2,278,601,423.00 |
| Bruto profitna marža | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| Operativni prinos | 3.46 | 3.30 | 3.22 |
| Prinos na ukupnu imovinu (ROA) | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Prinos na kapital (ROE) | 0.29 | 0.25 | 0.23 |
| Procenat rasta kapitala | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
| Indeks finansijske poluge | 5.87 | 5.02 | 4.48 |



Neto vrijednost - Mjeri vrijednost sredstava koja bi kompaniji preostala kada bi izmirila sve svoje obaveze.

Koefficijent obrta potraživanja - Stavlja u odnos prihod od prodaje sa stanjem potraživanja. U inverznoj je relaciji sa prosječnim trajanjem naplate potraživanja.

Operativni prinos - Stavlja u odnos neto dobit i ukupne prihode, a pokazuje koliko procenata neto dobiti se ostvaruje na ukupnim prihodima.

Prinos na ukupnu imovinu (ROA) - Pokazuje sposobnost preduzeća da korištenjem raspoložive imovine ostvari dobit.

Prinos na kapital (ROE) - Pokazuje snagu zarade u odnosu na ulaganje dioničara.

Procenat rasta kapitala - Pokazuje koliko novčanih jedinica dobitka poduzeće ostvaruje na 100 novčanih jedinica vlastitog kapitala, a koji može rasporediti na rezerve, dividendu i zadržanu dobit.

Indeks finansijske poluge - Pokazuje da li je u generisanju dobiti kompanije korišten veliki udio dužničkih izvora finansiranja.

Trend i struktura - Bilans stanja Kanton:

Vrijednost

| Naziv | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| POSLOVNA AKTIVA | 5,762,160,562 KM | 5,740,653,001 KM | 5,766,549,328 KM |
| STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI | 2,306,609,122 KM | 2,312,645,526 KM | 2,316,380,810 KM |
| Nematerijalna sredstva | 126,065,216 KM | 98,707,977 KM | 99,577,392 KM |
| Građevinski objekti | 968,818,522 KM | 964,488,481 KM | 956,592,592 KM |
| Postrojenja i oprema | 270,520,888 KM | 280,323,139 KM | 288,253,319 KM |
| Dugoročni finansijski plasmani | 276,239,381 KM | 309,543,592 KM | 278,708,528 KM |
| TEKUĆA SREDSTVA | 3,135,961,941 KM | 3,024,612,933 KM | 3,143,591,210 KM |
| Zalihe i sredstva namijenjena prodaji | 1,115,897,462 KM | 1,115,078,179 KM | 1,192,574,563 KM |
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 267,197,237 KM | 347,380,570 KM | 369,051,664 KM |
| Kratkoročna potraživanja | 1,419,565,078 KM | 1,278,496,329 KM | 1,281,462,752 KM |
| Kratkoročni finansijski plasmani | 164,785,236 KM | 176,544,838 KM | 183,200,594 KM |
| Osnovni kapital | 981,939,648 KM | 1,144,376,470 KM | 1,286,452,378 KM |
| Neraspoređena dobit | 1,256,280,674 KM | 1,347,162,729 KM | 1,480,582,639 KM |
| DUGOROČNE OBAVEZE | 782,819,349 KM | 690,721,202 KM | 732,807,921 KM |
| KRATKOROČNE OBAVEZE | 2,902,853,019 KM | 2,828,716,023 KM | 2,620,954,239 KM |
| PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA | 85,400,011 KM | 115,327,576 KM | 132,631,618 KM |
| Dobavljači u zemlji | 723,839,597 KM | 659,679,767 KM | 636,176,131 KM |

Trend

Struktura

| Naziv | 2016/2015 | 2017/2016 | 2018/2017 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|
| POSLOVNA AKTIVA | 4 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI | 7 % | 0 % | 0 % | 40 % | 40 % | 40 % |
| Nematerijalna sredstva | 1 % | -22 % | 1 % | 2 % | 2 % | 2 % |
| Građevinski objekti | 12 % | 0 % | -1 % | 17 % | 17 % | 17 % |
| Postrojenja i oprema | 8 % | 4 % | 3 % | 5 % | 5 % | 5 % |
| Dugoročni finansijski plasmani | -6 % | 12 % | -10 % | 5 % | 5 % | 5 % |
| TEKUĆA SREDSTVA | 3 % | -4 % | 4 % | 54 % | 53 % | 55 % |
| Zalihe i sredstva namijenjena prodaji | 5 % | 0 % | 7 % | 19 % | 19 % | 21 % |
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 7 % | 30 % | 6 % | 5 % | 6 % | 6 % |
| Kratkoročna potraživanja | 0 % | -10 % | 0 % | 25 % | 22 % | 22 % |
| Kratkoročni finansijski plasmani | 1 % | 7 % | 4 % | 3 % | 3 % | 3 % |
| Osnovni kapital | 13 % | 17 % | 12 % | 17 % | 20 % | 22 % |
| Neraspoređena dobit | 4 % | 7 % | 10 % | 22 % | 23 % | 26 % |
| DUGOROČNE OBAVEZE | -8 % | -12 % | 6 % | 14 % | 12 % | 13 % |
| KRATKOROČNE OBAVEZE | 8 % | -3 % | -7 % | 50 % | 49 % | 45 % |
| PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA | -12 % | 35 % | 15 % | 1 % | 2 % | 2 % |
| Dobavljači u zemlji | 0 % | -9 % | -4 % | 13 % | 11 % | 11 % |

Trend i struktura - Bilans uspjeha Kanton:

Vrijednost


| Naziv | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Poslovni prihodi | 8,093,358,742 KM | 8,378,723,270 KM | 9,142,382,061 KM |
| Prihodi od prodaje robe | 7,544,852,376 KM | 7,926,082,283 KM | 8,666,684,084 KM |
| Prihod od prodaje učinaka | 361,433,465 KM | 343,576,518 KM | 372,846,010 KM |
| Ostali poslovni prihodi | 180,523,281 KM | 104,363,280 KM | 97,571,416 KM |
| Poslovni rashodi | 7,826,281,106 KM | 8,143,794,946 KM | 8,845,872,413 KM |
| Materijalni troškovi | 169,280,342 KM | 167,748,922 KM | 177,044,404 KM |
| Troškovi plata i ostalih ličnih primanja | 525,493,878 KM | 531,389,851 KM | 567,297,888 KM |
| Troškovi amortizacije | 122,829,925 KM | 125,177,348 KM | 129,088,430 KM |
| Nematerijalni troškovi | 218,398,243 KM | 223,708,056 KM | 234,721,006 KM |
| Dobitak poslovnih aktivnosti | 332,091,849 KM | 342,869,038 KM | 372,864,282 KM |
| Gubitak poslovnih aktivnosti | 65,014,213 KM | 107,940,714 KM | 76,354,634 KM |
| Finansijski prihodi | 55,482,500 KM | 69,640,784 KM | 51,420,394 KM |
| Finansijski rashodi | 81,793,152 KM | 70,547,705 KM | 55,199,624 KM |
| Ostali prihodi i dobici osim iz osnova stalnih sredstava namjenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja | 144,578,820 KM | 193,707,185 KM | 103,180,706 KM |
| Prihodi iz osnova promjene računovodstvenih politika i ispravki neznačajnih grešaka iz ranijih perioda | 4,791,813 KM | 3,399,542 KM | 3,429,540 KM |
| Ostali rashodi i gubici osim iz osnova stalnih sredstava namjenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja | 139,520,659 KM | 203,226,562 KM | 112,078,457 KM |
| Neto dobit perioda | 287,302,581 KM | 285,225,390 KM | 299,908,067 KM |
| Neto gubitak perioda | 95,251,377 KM | 145,041,696 KM | 90,787,075 KM |

Trend


Struktura

| Naziv | 2016/2015 | 2017/2016 | 2018/2017 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|
| Poslovni prihodi | -2 % | 4 % | 9 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Prihodi od prodaje robe | -3 % | 5 % | 9 % | 93 % | 95 % | 95 % |
| Prihod od prodaje učinaka | 8 % | -5 % | 9 % | 4 % | 4 % | 4 % |
| Ostali poslovni prihodi | 14 % | -42 % | -7 % | 2 % | 1 % | 1 % |
| Poslovni rashodi | -2 % | 4 % | 9 % | 97 % | 97 % | 97 % |
| Materijalni troškovi | 3 % | -1 % | 6 % | 2 % | 2 % | 2 % |
| Troškovi plata i ostalih ličnih primanja | 4 % | 1 % | 7 % | 6 % | 6 % | 6 % |
| Troškovi amortizacije | 0 % | 2 % | 3 % | 2 % | 1 % | 1 % |
| Nematerijalni troškovi | 7 % | 2 % | 5 % | 3 % | 3 % | 3 % |
| Dobitak poslovnih aktivnosti | 3 % | 3 % | 9 % | 4 % | 4 % | 4 % |
| Gubitak poslovnih aktivnosti | -19 % | 66 % | -29 % | 1 % | 1 % | 1 % |
| Finansijski prihodi | 20 % | 26 % | -26 % | 1 % | 1 % | 1 % |
| Finansijski rashodi | -13 % | -14 % | -22 % | 1 % | 1 % | 1 % |
| Ostali prihodi i dobici osim iz osnova stalnih sredstava namjenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja | -5 % | 34 % | -47 % | 2 % | 2 % | 1 % |
| Prihodi iz osnova promjene računovodstvenih politika i ispravki neznačajnih grešaka iz ranijih perioda | 5 % | -29 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Ostali rashodi i gubici osim iz osnova stalnih sredstava namjenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja | 8 % | 46 % | -45 % | 2 % | 2 % | 1 % |
| Neto dobit perioda | 2 % | -1 % | 5 % | 4 % | 3 % | 3 % |
| Neto gubitak perioda | -12 % | 52 % | -37 % | 1 % | 2 % | 1 % |

Detaljna struktura aktive Kanton:



Detaljna struktura pasive Kanton:



Detaljna struktura: Prinosa na ukupnu imovinu (ROA) i Prinosa na kapital (ROE)


| Naziv | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| Poslovni prihodi | 8,267,097,149 | 8,378,723,270 | 9,142,382,061 |
| Neto dobit perioda | 287,302,581 | 285,225,390 | 299,908,067 |
| Poslovna aktiva | 5,762,160,562 | 5,740,653,001 | 5,766,549,328 |

Prinos na ukupnu imovinu (ROA)


$$ROA = \frac{\text{Neto dobit perioda}}{\text{POSLOVNA AKTIVA}}$$

$$\frac{\text{Neto dobit perioda}}{\text{Poslovni prihodi}} \times \frac{\text{Poslovni prihodi}}{\text{POSLOVNA AKTIVA}}$$


2016



2017



2018




Prinos na kapital (ROE)


$$ROE = \frac{\text{Neto dobit perioda}}{\text{OSNOVNI KAPITAL}}$$

$$\frac{\text{Neto dobit perioda}}{\text{Poslovni prihodi}} \times \frac{\text{Poslovni prihodi}}{\text{POSLOVNA AKTIVA}} \times \frac{\text{POSLOVNA AKTIVA}}{\text{OSNOVNI KAPITAL}}$$

2016



2017



2018

